

CETI 5100.101.01

**SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRA
ENJA**

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU

Vrsta ispitivanja	Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u mjesecu avgustu 2015.god.
Broj izvještaja	00-390/8
Datum izdavanja izvještaja	15.09.2015.god.

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTJEVA

Naziv podnosioca zahtjeva	AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE CRNE GORE
Broj zahtjeva/ugovora	Ugovor (Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore br. 05-D-3566/1, CETI br. 00-20-228)
Datum podnošenja zahtjeva /potpisivanja ugovora	18.02.2015.

PODACI O UZORKU

Datum uzorkovanja	1-31.08.2015.god.
Vrsta uzorka	Imisijska mjerenja kvaliteta vazduha
Zahtijevano ispitivanje	SO ₂ , NO, NO ₂ , CO, O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5} , benzen, Pb, As, Cd, Ni , benzo (a) piren i ukupni policikli ni aromati ni ugljovodonici u PM ₁₀ esticama
Uzorkovao	Odsjek za analitiku vazduha

PRILOZI	-
----------------	---

DIREKTOR SEKTORA ZA LAB.DIJAGNOSTIKU

**I ZAŠTITU OD ZRA
ENJA**
Danijela Šukovi , spec.toks. hem

Izjava:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Izvještaj o ispitivanju se može umnožavati isklju ivo kao cjelina.
3. Nije dozvoljeno isticanje naziva „D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica“ u tekstu deklaracije ni u reklamne svrhe, bez saglasnosti Centra.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

SADRŽAJ

1.Uvod.....	3-5
1. Metode.....	6
2.Rezultati mjerena.....	7
2.1.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Podgorica.....	8-14
2.2.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Bar.....	15-22
2.3.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Nikšić	23-31
2.4.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Pljevlja.....	32-39
2.5.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha u opštini Tivat.....	40-42
2.6.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Golubovci.....	43-48
2.7.Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha na lokaciji Gradina.....	49-55

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

1.UVOD

Ispitivanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori, u skladu sa **Programom monitoringa kvaliteta vazduha za 2015. godinu** izra enog od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, tokom avgusta mjeseca, realizovao je D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitanja Podgorica.

Programom monitoringa su obuhva ena slede a ispitanja:

1.Sistematsko mjerjenje imisije zaga uju ih materija u vazduhu na automatskim mjernim stanicama

1.1.Podgorica-“NOVA VAROŠ”

U Podgorici, na mjernoj stanci Nova Varoš, vršena su kontinualna mjerena zaga uju ih materija:

- azot monoksida
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- ugljen monoksida
- suspendovanih estica PM₁₀
- sadržaja olova u PM₁₀
- benzo (a) pirena
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)
- ukupnih PAH-ova u PM₁₀
- benzena
- meteoroloških parametara

Mjerjenje **azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida, ugljen monoksida i benzena** vršeno je od **7.08**, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme.

Rezultati mjerena su predstavljeni, kao srednje maksimalne, minimalne i mediana dvadeset etvoro asovnih i jedno asovnihsrednjih vrijednosti, svih izvršenih mjerena, na mjesec nom nivou sa brojem validnih mjerena i brojem prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

1.2. Bar

U Baru (mjerna stanca Bar 2) je vršeno mjerjenje slede ih parametara:

- sumpor dioksida
- azot monoksida
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

- ugljen monoksida
- suspendovanih estica PM_{2,5}
- PM₁₀ estica
- sadržaja olova u PM₁₀
- benzo (a) pirena
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)
- ukupnih PAH-ova u PM₁₀
- meteoroloških parametara

Mjerenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida i ugljen monoksida vršeno je od 10.08, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme.

Rezultati mjerenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24- asovnih i jedno asovnih vrijednosti svih izvršenih mjerenja na mjesec nom nivou, sa brojem validnih mjerenja i brojem asova i dana prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

Usled kvarova na mjernim instrumentima, u avgustu mjesecu, nije vršeno mjerenje ozona i benzena.

1.3. Nikšić

U Nikšiću je u kontinuitetu vršeno mjerenje:

- sumpor dioksida
- azot monoksida
- azot dioksida
- ugljen monoksida
- ozona
- benzene
- suspendovanih estica PM₁₀
- PM_{2,5}
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀
- benzo (a) pirena
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)
- ukupnih PAH-ova u PM₁₀

Mjerenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida, ugljen monoksida i benzene vršeno je od 11.08, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme.

Rezultati mjerenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jedno asovnih vrijednosti svih izvršenih mjerenja na mjesecnom nivou, sa brojem validnih mjerenja i brojem asova i dana prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

1.4.Pljevlja-Centar (ul.Skerli eva)

U Pljevljima je vršeno kontinualno mjerjenje:

- sumpor dioksida
- azot monoksida
- azot dioksida
- ukupnih azotnih oksida
- PM₁₀ (automatsko mjerjenje)
- Suspendovanih estica PM_{2,5}
- sadržaj teških metala (Pb, As, Cd i Ni) u PM₁₀
- benzo (a) pirena
- relevantnih predstavnika PAH-ova (markera benzo (a) pirena)
- ukupnih PAH-ova u PM₁₀

Mjerjenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida i ugljen monoksida vršeno je od 11.08, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h i jedno asovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesec nom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

1.5.Tivat

U Tivtu je vršeno mjerjenje PM_{2,5} estica.

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediana 24h vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesec nom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekora enja propisanih grani nih-ciljnih vrijednosti.

1.6.Golubovci

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- azot monoksida,
- azot dioksida,
- ukupnih azotnih oksida i
- sumpor dioksida,
- ozona

Mjerjenje azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida vršeno je od 10.08, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i mediane 24h i jedno asovnih vrijednosti svih izvršenih mjerjenja na mjesec nom nivou, sa brojem validnih mjerjenja i brojem dana prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

1.7.Gradina

Na ovoj lokaciji je vršeno mjerjenje:

- **azot monoksida,**
- **azot dioksida,**
- **ukupnih azotnih oksida,**
- **sumpor dioksida,**
- **ozona**

Mjerjenje **azot monoksida, azot dioksida, ukupnih azotnih oksida, sumpor dioksida** vršeno je od 11.08, nakon redovnog godišnjeg servisa i umjeravanja mjerne opreme

Rezultati mjerjenja su predstavljeni, kao srednje, maksimalne, minimalne i median 24h i jedno asovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na mjesec nom nivou, sa brojem validnih mjerena i brojem dana prekora enja propisanih grani nih vrijednosti.

1.1. METODE

Tokom realizacije Programa kontrole kvaliteta vazduha, za prikupljanje i analizu uzoraka koriste se propisane, akreditovane standardne metode:

- Odre ivanje SO₂, UV fluorescencija prema standardu MEST EN14212:2011
- Odre ivanje NO, NO₂ i NOx, Hemiluminescencija prema standardu MEST EN14211:2011
- Odre ivanje CO, NDIR (Infracrvena apsorpcija) prema standardu MEST EN14626:2011
- Odre ivanje O₃ NDUV (UV apsorpcija) prema standardu MEST EN14625:2011
- Odre ivanje PM₁₀ prema standardu MEST EN 12341
- Odre ivanje PM_{2,5} prema standardu MEST EN 14907
- Odre ivanje koncentracije benzena-Dio 3: Automatsko uzorkovanje pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta-MEST EN 14662-3:2011
- Odre ivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta metodom MEST EN 15549:2011
- Odre ivanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM₁₀ estica, metodom MEST EN 14902:2011

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.REZULTATI MJERENJA

Rezultati mjerjenja su prikazani tabelarno i grafi ki uporedo sa grani nim vrijednostima propisanim **Uredbom o utvr ivanju vrsta zaga uju ih materija, grani nih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha (“Sl.list Crne Gore.br. 25/12), i to:**

1. **Tabelarno:**

- Srednje dnevne vrijednosti za: SO₂, PM₁₀, PM_{2,5} i benzen.
- Maksimalne osmo asovne srednje dnevne vrijednosti za ugljen monoksid i ozon.
- Srednje mjesene vrijednosti sadržaja Pb, As, Cd, Ni, BaP (benzo (a) piren), relevantnih predstavnika PAH-ova (markeri benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ esticama.

2.**Grafi ki**

- Jedno asovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida (zbog obimnosti podataka).

Za svaku zagu uju u materiju, na svakoj stanici prikazan je:

- ukupan broj mjerjenja,
- obuhvat podataka u %,
- srednja 1- asovna, maksimalna 8- asovna i srednja dnevna vrijednost,
- C₅₀, medijana,
- najmanja vrijednost (minimalna)
- najve ta vrijednost (maksimalna)

Oznake i skra enice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- **GV (SDV)**-grani na vrijednost (srednja dnevna vrijednost)
- **GV (M8hSV)**-grani na vrijednost (max,osmo asovna srednja vrijednost)
- **GV (SGV)**- grani na vrijednost (srednja godišnja vrijednost)

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.1.MJERNA STANICA-PODGORICA-NOVA VAROŠ
PODACI O STANICI-NOVA VAROŠ**

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice		Nova Varoš (bul.sv.Petra Cetinjskog)
1.2.	Ime grada		Podgorica
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka		MNE_VZ_03
1.4.	Kod stanice		MNE_02_01
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu		D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci		Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
1.7.	Ciljevi mjerjenja		Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. pranje trenda
1.8.	Geografske koordinate		G.dužina (m) G.širina (m) Nmv (m) 6603787.37 4700417.54 41
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeru		CO. NO. NO ₂ . NOx. PM ₁₀ . benzen. Pb. BaP
1.11.	Meteorološki podaci		Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja		Gradsko: trajno izgrađeno područje
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije		Saobraćajna
2.3.	Dodatne informacije o stanici		1000m x 50m
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO	Automatski analizator		analiza-IR apsorpcija
NO. NO ₂ . NOx	Automatski analizator		Analiza-hemiluminiscencija
Benzen	Automatski analizator		Gasna hromatografija
PM ₁₀	Automatski analizator		Analiza-apSORPCIJA beta zračenja
Pb	Rudno sakupljanje		Analiza-AAS
BaP	Rudno sakupljanje		Analiza-GCMS
4.Opis uzorkovanja			
4.1.	Lokacija mjerne mjesto		
4.2.	Visina mesta uzorkovanja		3m
4.3.	Ustalost integrisanja podataka		1 sat 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja		Kontinuirano

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.1.1. TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NOVA VAROŠ- PODGORICA**

Tabela 1.Srednje i dnevne vrijednosti PM₁₀

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	38.46
2.08	42.32
3.08	39.82
4.08	18.32
5.08	22.18
6.08	37.49
7.08	42.64
8.08	35.69
9.08	33.13
10.08	38.54
11.08	28.76
12.08	32.87
13.08	43.12
14.08	49.20
15.08	39.81
16.08	31.44
17.08	12.61
18.08	15.81
19.08	13.46
20.08	13.04
21.08	15.98
22.08	12.99
23.08	15.13
24.08	21.01
25.08	24.06
26.08	26.94
27.08	36.37
28.08	42.38
29.08	26.11
30.08	31.04
31.08	36.15
GV (SDV)	50
GV (SGV)	40

Izvještaj o praenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 2. Srednje i dnevne vrijednosti benzena i mak.8h srednje dnevne CO

Datum	Benzen ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ugljen monoksid (mg/m^3)
8.08		0.30
9.08		0.30
10.08		0.36
11.08		0.27
12.08		0.27
13.08	0.16	0.32
14.08	0.23	0.33
15.08	0.35	0.27
16.08	1.00	0.23
17.08	0.20	0.20
18.08	0.26	0.22
19.08	0.07	0.19
20.08	0.23	0.21
21.08	0.51	0.19
22.08		0.19
23.08	0.12	0.23
24.08	0.67	0.29
25.08	0.24	0.26
26.08	0.45	0.23
27.08		0.30
28.08	0.27	0.34
29.08	0.34	0.27
30.08	0.36	0.24
31.08	0.71	0.28
GV (SGV)	5	
GV (M8hSV)		10

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 3.Statisti ka obrada rezultata mjerenja PM₁₀ estica

Broj 24 asovnih mjerenja	31	
Procenat validnih 24 asovnih mjerenja (%)	100	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.61	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	49.20	
Srednja 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.58	
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.44	
Broj prekora enja 24 asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 35 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 4.Statisti ka obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerenja	591	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja podataka	79.43	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.40	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.97	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.36	
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.14	
Broj prekora enja asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 5.Statisti ka obrada rezultata mjerenja benzena

Broj 24 asovnih mjerenja	17	
Procenat validnih 24 asovnih mjerenja (%)	54.83	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.07	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.00	
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.36	
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.27	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 6. Statisti ka obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida


Broj 8 asovnih mjerena	23	
Procenat validnih 8 asovnih mjerena	74.19	
Minimalna 8 asovna vrijednost (mg/m ³)	0.21	
Maksimalna 8 asovna vrijednost (mg/m ³)	0.55	
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja (mg/m ³)	0.35	
Mediana 8 asovnih vremena usrednjavanja	0.32	
Broj prekora enja 8 asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	10mg/m ³	nema

Tabela 7.Srednje vrijednosti sadržaja olova, benzo a)pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ esticama

Parametar	Pb	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica	µg/m ³		ng/m ³	
	<0.015	0.16	1.16	2.25
GV	0.5			
CV		1		

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.1.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NOVA VAROŠ- PODGORICA



Slika1.Jedno asovne srednje vrijednosti azot dioksida

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.1.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PODGORICA NOVA VAROŠ

1.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao jedno asovne srednje vrijednosti) su upore eni sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za jedno asovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve jedno asovne srednje vrijednosti **azot dioksida** tokom mjerena u avgustu mjesecu su bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

2. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su upore ene sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za srednju dnevnu vrijednost, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekora iti više od 35 puta u toku godine. Sve srednje dnevne vrijednosti suspendovanih estica **PM_{10}** tokom mjeseca avgusta su bile **ispod** grani ne vrijednosti.

3.BENZEN

Srednja dnevna vrijednost **benzena** svih sedamnaest dana validnih mjerena je u avgustu mjesecu bila ispod propisane **grani ne vrijednosti** na godišnjem nivou od $5\mu\text{g}/\text{m}^3$.

4.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su pore ene sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za srednju godišnju vrijednost ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$). Sve maksimalne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjerena u avgustu mjesecu na ovom mjernom mjestu bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

5.TEŠKI METALI (Pb) I BENZO (A) PIREN U PM_{10}

PM_{10} su analizirane na sadržaj **olova** za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.

- Sadržaj **olova** u toku jula mjeseca, ra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je zna ajno **ispod** propisane grani ne vrijednosti.
- Tako e su vršene analize PM_{10} estica na sadržaj **benzo (a) pirena i drugih relevantnih polickli nih aromati nih ugljovodonika: benzo(a)antracena, benzo(b)fluoroantena, benzo(j)fluoroantena, benzo(k)fluoroantena, ideno (a.2.3-cd)pirena i dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha ve samo mjere kontrole imisija.

Sadržaj **benzo(a)pirena** izra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u avgustu mjesecu je $0.16 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** ($1 \text{ ng}/\text{m}^3$) propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.2.MJERNA STANICA-BAR
PODACI O STANICI-BAR**

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Bar 2	
1.2.	Ime grada	Bar	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_06	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_04	
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispiti vanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. pranje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)
		6591680.68	4662409.66
		Nm (m) 11.95	
1.9.	NUTS		
1.10.	Zagađujuće materije koje se mjeru	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO, NO ₂ ,Nox,benzen, PM ₁₀ , PM _{2,5} , Pb, As, Cd, Ni i BaP	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip područja	Gradsko: trajno izgrađeno područje	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana	
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analitička metoda ili mjerna metoda		
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija	
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija	
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija	
PM ₁₀	Ručno sakupljanje	Gravimetrija	
PM _{2,5}	Ručno sakupljanje	Gravimetrija	
Pb, As, Cd i Ni	Ručno sakupljanje	Analiza-AAS	
BaP	Ručno sakupljanje	Analiza-GCMS	
4.Opis uzorkovanja			
4.1.	Lokacija mjernog mesta		
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m	
4.3.	Ustalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano	

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.2.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
BAR 2**

Tabela 8.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ i PM_{2.5}

Datum	PM₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM_{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	36.32	
2.08	32.79	
3.08	37.23	
4.08	27.32	
5.08	32.39	
6.08	33.08	
7.08	39.40	
8.08	38.48	
9.08	38.54	
10.08	42.72	17.62
11.08	44.16	24.25
12.08	32.72	21.33
13.08	34.61	27.36
14.08	54.53	37.17
15.08	43.52	36.84
16.08	40.63	33.19
17.08	17.23	11.09
18.08	14.20	11.94
19.08	15.33	8.70
20.08	14.18	9.64
21.08	19.27	14.10
22.08	14.43	11.27
23.08	22.64	16.00
24.08	17.09	11.41
25.08	18.06	12.35
26.08	27.10	16.68
27.08	33.63	17.13
28.08	28.75	20.22
29.08	28.24	20.93
30.08	30.05	24.04
31.08	33.11	26.73
GV (SDV)	50	
GV (SGV)	40	25

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 9. Maksimalne osmo asovne srednje dnevne vrijednosti CO i srednje dnevne vrijednosti SO₂

Datum	Ugulen monoksid (mg/m ³)	Sumpor dioksid (µg/m ³)
11.08	0.33	1.82
12.08	0.33	1.32
13.08	0.44	1.19
14.08	0.45	2.83
15.08	0.34	2.86
16.08	0.30	2.95
17.08	0.22	3.11
18.08	0.23	3.08
19.08	0.24	3.11
20.08	0.21	3.14
21.08	0.22	3.13
22.08	0.22	3.04
23.08	0.24	3.04
24.08	0.28	3.10
25.08	0.31	3.08
26.08	0.35	3.14
27.08	0.34	3.15
28.08	0.34	3.18
29.08	0.45	3.21
30.08	0.45	3.61
31.08	0.44	3.78
Ciljna vrijednost		125
GV (M8hSDV)	10	

Tabela 10. Statisti ka obrada rezultata mjerjenja PM₁₀ estica

Broj 24 asovnih mjerena	31
Procenat validnih 24 asovnih mjerena (%)	100
Minimalna 24 asovna vrijednost (µg/m ³)	14.18
Maksimalna 24 asovna vrijednost (µg/m ³)	54.53
Srednja 24 asovna vrijednost (µg/m ³)	30.38
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	32.72
Broj prekora enja 24 asovne GV	1
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³ , ne smije biti prekora ena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 11.Statisti ka obrada rezultata mjerena PM_{2,5}

Broj 24 asovnih mjerena	22	
Procenat validnih 24 asovnih mjerena	70.96	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.70	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37.17	
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.54	
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.38	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)		
Godišnja srednja vrijednost		$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 12.Statisti ka obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	510	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	68.54	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.29	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.63	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.90	
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja	3.08	
Broj 24 asovnih mjerena	21	
Procenat validnih 24 asovnih vremena usrednjavanja	67.74	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.19	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.78	
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.90	
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.10	
Broj prekora enja asovne GV	0	
Broj prekora enja 24 asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 24 puta godišnje	nema
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 13.Statisti ka obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	510	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	68.54	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.29	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.63	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.90	
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja	3.08	
Broj prekora enja jedno asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 14.Statisti ka obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj 8 asovnih mjerena	510	
Procenat validnih 8 asovnih mjerena	68.54	
Minimalna 8 asovna vrijednost (mg/m^3)	0.29	
Maksimalna 8 asovna vrijednost (mg/m^3)	6.63	
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	2.90	
Mediana 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.08	
Broj prekora enja 8 asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	10 mg/m^3	nema

Tabela 15 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ esticama

Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/m^3	
	<0.015	<3.0	<3.0	1.68
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20


Tabela 16.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ esticama

Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/m^3	
	0.06	0.40	1.01
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.


2.2.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI BAR 2

AVGUST (dostupni rezultati mjerenja za period 10-31.08.2015 god.)



Slika 2.Srednje asovne vrijednosti sumpor dioksida uporedo sa GV

AVGUST (dostupni rezultati mjerenja za period 10-31.08.2015 god.)



Slika 3.Srednje asovne vrijednosti azot dioksida uporedo sa GV

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.2.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI BAR 2

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena **sumpor dioksida** su upore eni sa:

- propisanim **grani nim vrijednostima za jedno asovne srednje vrijednosti** ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i
- srednje dnevne vrijednosti ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na grani ne vrijednosti (jedno asovne srednje i srednje dnevne vrijednosti) su tokom mjerena u avgustu mjesecu bile **ispod** propisanih grani nih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena **azot dioksida** (kao jedno asovne srednje vrijednosti) su upore eni sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u za jedno asovne srednje vrijednosti** ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Sve izmjereno jedno asovne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom mjeseca avgusta bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

3. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** su upore ene sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u za srednju dnevnu vrijednost**, ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekora iti više od 35 puta u toku godine.

Jedna srednja dnevna vrijednost **PM_{10}** , tokom mjeseca avgusta ja bila **iznad** grani ne vrijednosti.

4. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)

Pet srednjih dnevnih vrijednosti, **$\text{PM}_{2.5}$** , na ovoj lokaciji u mjesecu avgustu (22 dana validnih mjerena), je bilo **iznad** propisane **grani ne vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su pore ene sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u za srednju godišnju vrijednost** ($10 \text{ mg}/\text{m}^3$). Sve maksimalne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida**, na ovom mjernom mjestu tokom mjerena u mjesecu avgustu, su bile **ispod** propisanih grani nih vrijednosti.

8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM_{10}

- PM_{10} su analizirane na sadržaj **teških metala i benzo(a)pirena**, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih polickli nih aromati nih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha ve samo mjere kontrole.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Sadržaj **olova** u toku avgusta mjeseca, ra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio zna ajno **ispod** $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u avgustu mjesecu bio je $0.06 \text{ ng}/\text{m}^3$ u odnosu na **ciljnu vrijednost** od $1.0 \text{ ng}/\text{m}^3$ propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.3.MJERNA STANICA - NIKŠI
PODACI O STANICI-NIKŠI**

1.Opšti podaci			
1.1.	Ime stanice	Nikši -centar	
1.2.	Ime grada	Nikši	
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_08	
1.4.	Kod stanice	MNE_02_06	
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispiti vanja Podgorica	
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore	
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i zivotnu sredinu.. pra enje trenda	
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)
		6577557.59	4737876.06
		Nm (m)	
1.9.	NUTS		
1.10.	Zaga uju e materije koje se mjere	SO ₂ ,O ₃ ,CO,NO,NO ₂ ,Nox, PM ₁₀ ,PM _{2.5} ,Pb,As, Cd, Ni i BaP i benzen	
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra	
1.12	Druge informacije		
2.Klasifikacija stanice			
2.1	Tip podru ja	Gradsko:trajno izgra eno podru je	
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana	
2.3.	Dodatne informacije o stanici	1000mx 50m	
3.Mjerna oprema			
3.1.	Naziv		
3.2.	Analiti ka metoda ili mjerna metoda		
CO	Automatski analizator	analiza-IR apsorpcija	
O ₃	Automatski analizator	Analiza- UV fluorescencija	
SO ₂	Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija	
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija	
Benzen	Automatski analizator	Gasna hromatografija	
PM ₁₀	Ru no sakupljanje	Gravimetrija	
PM _{2.5}	Ru no sakupljanje	Gravimetrija	
Pb, As, Cd i Ni	Ru no sakupljanje	Analiza-AAS	
BaP	Ru no sakupljanje	Analiza-GCMS	
4.Opis uzorkovanja			
4.1.	Lokacija mjernog mjesta		
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m	
4.3.	U stalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata	
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano	

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.3.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
NIKŠI 2**

Tabela 18.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ i mak.8h ozona

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	34.74	112.51
2.08	35.05	103.41
3.08	32.28	91.26
4.08	10.96	97.71
5.08	34.74	101.10
6.08	42.53	108.95
7.08	36.63	103.21
8.08	16.68	106.77
9.08	10.98	120.92
10.08	11.32	124.56
11.08	24.00	110.76
12.08	28.24	112.78
13.08	39.50	124.81
14.08	32.17	121.57
15.08	25.95	119.16
16.08	18.31	
17.08	12.20	
18.08	12.70	90.68
19.08	14.16	83.32
20.08	16.84	88.38
21.08	15.76	82.98
22.08	25.03	92.49
23.08	36.17	84.95
24.08	37.43	94.20
25.08	34.29	104.50
26.08	35.99	100.68
27.08	31.99	108.64
28.08	30.25	92.62
29.08	41.94	107.91
30.08	35.73	114.69
31.08		111.25
Ciljna vrijednost		120
GV (SDV)	50	
GV(SGV)	40	

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 19. Maksimalne osmo asovne srednje dnevne vrijednosti

Datum	Ugljen monoksid (mg/m ³)	Sumpor dioksid (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	Benzen (µg/m ³)
11.08			19.82	
12.08	0.38	2.58	18.03	
13.08	0.41	6.71	27.70	
14.08	0.38	3.32	28.70	
15.08			20.73	
16.08			8.16	
17.08	0.31	0.59	8.47	
18.08	0.33	1.81	6.88	
19.08	0.33	1.42	7.37	
20.08	0.32	0.99	13.37	1.17
21.08	0.32	3.37	8.55	0.24
22.08	0.37	1.52	12.61	0.05
23.08	0.37	1.80	11.04	0.08
24.08	0.32	1.15	17.38	0.05
25.08	0.28	3.79	27.67	0.05
26.08	0.29	3.65	28.78	0.51
27.08	0.26	3.40	9.20	1.46
28.08	0.27	1.41	17.67	0.74
29.08	0.28	2.51	21.65	0.31
30.08	0.28	3.83	24.71	0.05
31.08	0.38	2.95	27.24	0.21
SDV		125		
GV(SGV)			25	
GV (M8hSDV)	10			5

Tabela 20. Statisti ka obrada rezultata mjerjenja PM₁₀ estica

Broj 24 asovnih mjerjenja	30
Procenat validnih 24 asovnih mjerjenja	96.77
Minimalna 24 asovna vrijednost (µg/m ³)	10.96
Maksimalna 24 asovna vrijednost (µg/m ³)	42.53
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	27.15
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja (µg/m ³)	31.12
Broj prekora enja 24 asovne GV	0
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Dnevna srednja vrijednost	50 µg/m ³ , ne smije biti prekora ena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 µg/m ³
	Granica tolerancije
	Nema
	Nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 21.Statisti ka obrada rezultata mjerena PM_{2,5}

Broj 24 asovnih mjerena	21
Procenat validnih 24 asovnih mjerena	67.74
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.88
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.78
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.42
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.67
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	$25 \mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 22.Statisti ka obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	451
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	60.61
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.25
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	31.45
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.60
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja	1.89
Broj 24 asovnih mjerena	18
Procenat validnih 24 asovnih vremena usrednjavanja	58.06
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.59
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.71
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.60
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja	2.55
Broj prekora enja asovne GV	0
Broj prekora enja 24 asovne GV	0
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Jedno asovna srednja vrijednost	$350 \mu\text{g}/\text{m}^3$,ne smije biti prekora ena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	$125 \mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema
	Nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 23.Statisti ka obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerenja	451	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	60.61	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.30	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	55.88	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.56	
Mediana asovnih vremena usrednjavanja	6.29	
Broj prekora enja asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 24.Statisti ka obrada rezultata mjerenja ozona

Broj 8 asovnih mjerenja	29	
Procenat validnih 8 asovnih mjerenja	93.54	
Minimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	82.98	
Maksimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	124.81	
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	104.03	
Mediana 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	104.50	
Broj prekora enja 8 asovne	4	
Ciljna vrijednost		
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema

Tabela 25.Statisti ka obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj 8 asovnih mjerenja	18	
Procenat validnih 8 asovnih mjerenja	60	
Minimalna 8 asovna vrijednost (mg/m^3)	0.26	
Maksimalna 8 asovna vrijednost (mg/m^3)	0.41	
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.33	
Mediana 8 asovnih vremena usrednjavanja (mg/m^3)	0.32	
Broj prekora enja maksimalne 8 asovne srednje vrijednosti GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	10 mg/m^3	Nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 27.Statisti ka obrada rezultata mjerena benzenu

Broj 24 asovnih mjerena	12
Procenat validnih 24 asovnih mjerena (%)	38.70
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.05
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.46
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.41
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.23
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Tabela 28 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM_{10} esticama

Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/ m^3	
	0.03	<3	<3	4.61
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20


Tabela 29.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena. relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM_{10} esticama

Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/ m^3	
	0.11	0.72	1.53
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o praenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.


2.3.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠIĆ 2

AVGUST (dostupni rezultati mjerenja za period 11-31.08.2015 god.)



Slika 4.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

AVGUST (dostupni rezultati mjerenja za period 11-31.08.2015 god.)



Slika 5.Srednje dnevne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.3.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI NIKŠI 2

1.SUMPOR DIOKSIDA

Svi rezultati mjerjenja **sumpor dioksida** su upore eni sa propisanim **grani nim vrijednostima za:**

- jedno asovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$) i
- srednju dnevnu vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti **sumpor dioksida** posmatrane u odnosu na grani ne vrijednosti (jedno asovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) su tokom avgusta mjeseca bile **ispod** propisanih grani nih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerjenja **azot dioksida** (kao jedno asovne srednje vrijednosti) su upore eni sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za jedno asovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jedno asovne srednje vrijednosti **azot dioksida** su tokom avgusta mjeseca bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

3. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM_{10})

Srednje dnevne vrijednosti **PM_{10}** upore ene su sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za srednju dnevnu vrijednost, ($50\mu\text{g}/\text{m}^3$) koja se ne smije prekora iti više od 35 puta u toku godine.
Sve srednje dnevne vrijednost **PM_{10}** , tokom avgusta mjeseca, su bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

4. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ ($\text{PM}_{2.5}$)

Pet srednjih dnevnih vrijednosti, **$\text{PM}_{2.5}$** , na ovoj lokaciji u mjesecu avgustu (21 dan validnih mjerena), je bilo **iznad** propisane **grani ne vrijednosti** za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.BENZEN

Sve srednje dnevne vrijednosti **benzena** bile **ispod** propisane **grani ne vrijednosti** na godišnjem nivou od $5\mu\text{g}/\text{m}^3$.

6. OZON

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti **ozona** pore ene su sa:

- propisanom **ciljnom vrijednoš u** ($120\mu\text{g}/\text{m}^3$).
etiri maksimalne osmo asovna srednje dnevne vrijednosti ozona u avgustu mjesecu su bile **iznad** propisane ciljne vrijednosti.

7.UGLJEN MONOKSID

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su pore ene sa:

- propisanom **grani nom vrijednoš u** za srednju godišnju vrijednost ($10\text{ mg}/\text{m}^3$).
Sve maksimalne osmo asovne srednje vrijednosti **ugljen monoksida** su tokom mjeseca avgusta, na ovom mjernom mjestu, bile **ispod** propisane grani ne vrijednosti.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

8. SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih policklki nih aromati nih ugljovodonika: **benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova** za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha ve samo mjere kontrole.

Sadržaj **olova** u toku avgusta mjeseca, ra unato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio zna ajno **ispod** 0.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj **arsena, kadmijuma i nikla** bio **ispod** ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u avgustu mjesecu bio je 0.11 ng/m^3 u odnosu na **ciljnu vrijednost** od 1.0 ng/m^3 propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.4.MJERNA STANICA -PLJEVLJA
PODACI O STANICI-PLJEVLJA**

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice	Pljevlja-centar				
1.2.	Ime grada	Pljevlja				
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_01				
1.4.	Kod stanice	MNE_01_01				
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica				
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine				
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.. pra enje trenda				
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6610494.51	4802077.05	773.25		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zaga uju e materije koje se mijere	PM ₁₀ , PM _{2,5} , SO ₂ , NO, NO ₂ , NOx				
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra				
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip podru ja	Gradsko: trajno izgra eno podru je				
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	Urbana				
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analiti ka metoda ili mjerna metoda					
PM ₁₀		Automatski analizator	Analiza-apsorpcija beta zra enja			
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
SO ₂		Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija			
PM _{2,5}		Ru no sakupljanje	Gravimetrija			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mjesta					
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3m				
4.3.	U estalost integrisanja podataka	1 sat 24 sata				
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano				

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.4.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA U OPŠTINI PLJEVLJA NA LOKACIJI-CENTAR

Tabela 30.Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ i PM_{2.5}

Datum	PM ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	23.78	
2.08	34.49	
3.08	35.82	
4.08	24.30	
5.08	36.95	
6.08	43.00	
7.08	42.59	
8.08	53.37	
9.08	38.02	
10.08	33.21	
11.08	40.24	16.43
12.08	41.37	29.02
13.08	48.10	33.97
14.08	57.87	33.40
15.08	48.59	32.80
16.08	39.26	24.43
17.08	16.81	7.85
18.08	19.05	12.30
19.08		15.56
20.08		12.38
21.08	19.17	14.07
22.08	14.27	12.28
23.08	18.05	14.72
24.08	22.63	16.13
25.08	31.03	21.21
26.08	38.07	24.32
27.08	34.45	22.36
28.08	45.08	22.64
29.08	37.95	21.31
30.08	45.23	23.10
31.08	59.05	32.21
GV (SDV)	50	
GV(SGV)	40	25

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 31.Srednje dnevne vrijednosti SO₂

Datum	SO ₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
13.08	4.98
14.08	14.78
15.08	29.48
16.08	3.68
17.08	6.92
18.08	
19.08	
20.08	
21.08	1.50
22.08	1.26
23.08	1.38
24.08	13.03
25.08	2.01
26.08	1.47
27.08	9.21
28.08	12.91
29.08	14.19
30.08	22.01
31.08	10.42
GV (SDV)	125

Tabela 32.Statisti ka obrada rezultata mjerena PM₁₀ estica

Broj 24 asovnih mjerena	29	
Procenat validnih 24 asovnih mjerena	93.54	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.27	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	59.05	
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	35.92	
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37.95	
Broj prekora enja 24 asovne GV	3	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 35 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 33.Statisti ka obrada rezultata mjerena PM_{2,5}

Broj 24 asovnih mjerena	21
Procenat validnih 24 asovnih mjerena	67.74
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.85
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	33.97
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.07
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	21.31
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Tabela 34.Statisti ka obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	429
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	57.66
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.27
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	489.61
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.62
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja	1.77
Broj 24 asovnih mjerena	16
Procenat validnih 24 asovnih vremena usrednjavanja	51.61
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.26
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.48
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.33
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja	8.07
Broj prekora enja asovne GV	0
Broj prekora enja 24 asovne GV	0
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Jedno asovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$,ne smije biti prekora ena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema
	Nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 35.Statisti ka obrada rezultata mjerjenja azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	420	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	57.66	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.49	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	61.73	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.31	
Mediana asovnih vremena usrednjavanja	27.65	
Broj prekora enja asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje	Nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 36 .Srednje vrijednosti sadržaja teških metala u PM₁₀ esticama

Parametar	Pb	Cd	As	Ni
Mj.jedinica	$\mu\text{g}/\text{m}^3$		ng/m ³	
	<0.015	<3	<3	0.61
GV	0.5			
Ciljna vrijednost		6	5	20


Tabela 37.Srednje vrijednosti sadržaja benzo (a) pirena, relevantnih predstavnika PAH-s (markera benzo (a) pirena) i ukupnih PAH-s u PM₁₀ esticama

Parametar	BaP	Markeri BaP	PAH
Mj.jedinica		ng/m ³	
	0.26	1.19	2.34
Ciljna vrijednost	1		

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.


2.4.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

AVGUST (dostupni rezultati mjerenja za period 11-31.08.2015. godine)



Slika 6.Jedno asovne srednje vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

AVGUST (rezultati mjerenja za period 12-31.08.2015. godine)



Slika 7.Jedno asovne srednje vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.4.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI PLJEVLJA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida su upore eni sa propisanim grani nim vrijednostima za:

- jedno asovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju dnevnu vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Jedna jedno asovna srednja vrijednosti sumpor dioksida tokom mjeseca avgusta je bila iznad propisane grani ne vrijednosti.

Sve srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida su bile ispod propisane grani ne vrijednosti od $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao jedno asovne srednje vrijednosti) su upore eni sa:

- propisanom grani nom vrijednoš u za jedno asovne srednje vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjerene jedno asovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafi ki zbog obimnosti podataka), su tokom avgusta mjeseca, bile ispod propisane grani ne vrijednosti .

3. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $10\mu\text{m}$ (PM₁₀)

Srednje dnevne vrijednosti PM₁₀ upore ene su sa:

- propisanom grani nom vrijednoš u ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$), za srednju dnevnu vrijednost, koja se ne smije prekora iti više od 35 puta u toku godine.
Tri srednje dnevne vrijednosti PM₁₀, tokom mjeseca avgusta, su bile iznad propisane grani ne vrijednosti.

4. ESTICE PRE NIKA MANJEG OD $2.5\mu\text{m}$ (PM_{2.5})

Sedam srednjih dnevnih vrijednosti PM_{2.5}, na ovoj lokaciji u mjesecu avgustu (21 dan validnih mjerena) je bilo iznad propisane grani ne vrijednosti za godišnju srednju vrijednost ($25\mu\text{g}/\text{m}^3$).

5.SADRŽAJ TEŠKIH METALA (Pb. Cd. As. Ni) i BENZO (A) PIRENA U PM₁₀

- PM₁₀ su analizirane na sadržaj teških metala i benzo(a)pirena, polutanata za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou i drugih relevantnih poliklickih nih aromati nih ugljovodonika: benzo (a) antracena, benzo (b) fluoroantena, benzo (j) fluoroantena, benzo (k) fluoroantena, ideno (a.2.3-cd) pirena, dibenzo (a,h) antracena i ostalih PAH-ova za koje nijesu propisani standardi kvaliteta vazduha ve samo mjere kontrole.

Sadržaj olova u toku avgusta mjeseca, ra unato kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka je bio zna ajno ispod $0.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj arsena, kadmijuma i nikla bio ispod ciljnih vrijednosti propisanih sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Sadržaj **benzo-a-pirena** izra unat kao srednja vrijednost nedjeljnih uzoraka u avgustu mjesecu bio je 0.26 ng/m^3 u odnosu na **ciljnu vrijednost** od 1.0 ng/m^3 propisanu sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine.

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.5.MJERNA STANICA -TIVAT
PODACI O STANICI-TIVAT**

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice			Tivat
1.2.	Ime grada			Tivat
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka			MNE_VZ_10
1.4.	Kod stanice			MNE_03_02
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu			D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci			Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
1.7.	Ciljevi mjerena			Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, pra enje trenda
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6557638.85	4698672.85	3.5
1.9.	NUTS			
1.10.	Zaga uju e materije koje se mjere			PM _{2.5}
1.11.	Meteorološki podaci			Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip podru ja			Gradsko:trajno izgra eno podru je
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije			Urbana
2.3.	Dodatne informacije o stanici			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analiti ka metoda ili mjerna metoda			
PM _{2.5}	Ru no sakupljanje	Gravimetrija		
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mjesta			
4.2.	Visina mjesta uzorkovanja			3m
4.3.	U estalost integrisanja podataka			1 sat . 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja			Kontinuirano

Izvještaj o praenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.5.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI
TIVAT**

Tabela 38.Srednje dnevne vrijednosti PM_{2,5}

Datum	PM _{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
10.08	9.65
11.08	23.06
12.08	19.90
13.08	23.40
14.08	30.40
15.08	31.26
16.08	22.51
17.08	11.59
18.08	13.19
19.08	12.55
20.08	13.47
21.08	15.31
22.08	12.52
23.08	15.47
24.08	11.88
25.08	50.61
26.08	13.26
27.08	18.10
28.08	15.51
29.08	17.31
30.08	20.16
31.08	20.20
GV (SGV)	25
Ciljna vrijednost	25

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 39.Statisti ka obrada rezultata mjerena PM_{2.5} estica

Broj 24 asovnih mjerena	22
Procenat validnih 24 asovnih mjerena	70.96
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.65
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50.61
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.15
Mediana 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.41
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ciljna vrijednost (zastita zdravlja)	
Godišnja srednja vrijednost	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2.5.2.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI TIVAT

1. ESTICE PREINA MANJEG OD 2.5 μm (PM_{2.5})

Validnih mjerena PM_{2.5} u avgustu mjesecu na ovoj lokaciji je bilo 22 dana.

Tri srednje dnevne vrijednosti **PM_{2.5} estica** su tokom mjerena u avgustu mjesecu bile **iznad** grani ne vrijednosti, (propisane na godišnjem nivou od 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sa ciljem zaštite zdravlja ljudi i rokom postizanja do 2015 godine).

D.O.O CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.6.MJERNA STANICA -GOLUBOVCI
PODACI O STANICI-GOLUBOVCI**

1.Opšti podaci				
1.1.	Ime stanice			Golubovci
1.2.	Ime grada			Podgorica
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka			MNE_VZ_05
1.4.	Kod stanice			MNE_02_05
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu			D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci			Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore
1.7.	Ciljevi mjerena			Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, pra enje trenda
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)
		6601947.52	4688794.08	13
1.9.	NUTS			
1.10.	Zaga uju e materije koje se mijere			SO ₂ ,O ₃ ,NO,NO ₂ ,NOx
1.11.	Meteorološki podaci			Temperatura, relativna vlažnost, pritisak, smjer i brzina vjetra
1.12	Druge informacije			
2.Klasifikacija stanice				
2.1	Tip podru ja			Ruralno
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije			SB
2.3.	Dodatne informacije o stanici			
3.Mjerna oprema				
3.1.	Naziv			
3.2.	Analiti ka metoda ili mjerna metoda			
SO ₂	Automatski analizator		Analiza-UV fluorescencija	
O ₃	Automatski analizator		Analiza- UV fluorescencija	
NO, NO ₂ , NOx	Automatski analizator		Analiza-hemiluminiscencija	
4.Opis uzorkovanja				
4.1.	Lokacija mjernog mesta			
4.2.	Visina mesta uzorkovanja			3m
4.3.	U stalost integrisanja podataka			1 sat . 24 sata
4.4.	Vrijeme uzorkovanja			Kontinuirano

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.6.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-
GOLUBOVCI**

Tabela 40.Maksimalne 8h srednje dnevne vrijednosti ozona

Datum	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	99.98
2.08	97.98
3.08	99.63
4.08	97.47
5.08	100.90
6.08	106.81
7.08	111.95
8.08	115.88
9.08	124.36
10.08	121.07
11.08	122.57
Ciljna vrijednost	120

Tabela 41.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
8.08	3.61
9.08	3.52
10.08	3.42
11.08	3.47
12.08	3.42
13.08	3.45
14.08	3.64
15.08	3.52
16.08	3.57
17.08	4.09
18.08	5.27
19.08	4.37
20.08	3.91
21.08	3.93
22.08	3.81
23.08	3.68
24.08	3.74
25.08	3.61
26.08	3.62
27.08	3.70
28.08	3.81
29.08	3.31
30.08	3.39
31.08	3.83
GV(SDV)	125

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 42.Statisti ka obrada rezultata mjerenja sumpor dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	589	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	79.03	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.15	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.80	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.85	
Median jedno asovnih vremena usrednjavanja	3.64	
Broj 24 asovnih mjerena	24	
Procenat validnih 24 asovnih vremena usrednjavanja	77.41	
Minimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.31	
Maksimalna 24 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.27	
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.74	
Madian 24 asovnih vremena usrednjavanja	3.63	
Broj prekora enja asovne GV	0	
Broj prekora enja 24 asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 24 puta godišnje	Nema
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

Tabela 43.Statisti ka obrada rezultata mjerenja azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	568	
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	76.34	
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.31	
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	66.05	
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	9.90	
Median jedno asovnih vremena usrednjavanja	6.52	
Broj prekora enja jedno asovne GV	0	
Grani ne vrijednosti		
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost	Granica tolerancije
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje	nema
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema


Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 44.Statisti ka obrada rezultata mjerjenja ozona


Broj 8 asovnih mjerena	11
Procenat validnih 8 asovnih mjerena	35.48
Minimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	97.47
Maksimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	124.36
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	108.96
Mediana 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	106.81
Broj prekora enja 8 asovne	3
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije

Izvještaj o praenju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.6.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GOLUBOVCI



Slika 8.Srednje asovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV



Slika 9.Srednje asovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa G

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.6.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GOLUBOVCI

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida su upore eni sa propisanim grani nim vrijednostima za:

- jedno asovnu srednju vrijednost ($350\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- srednju dnevnu vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve izmjerene vrijednosti sumpor dioksida posmatrane u odnosu na grani ne vrijednosti (jedno asovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) tokom mjeseca avgusta su bile ispod propisanih grani nih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao jedno asovne srednje vrijednosti) su upore eni sa:

- propisanom grani nom vrijednoš u za jedno asovne srednje vrijednosti ($200\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Sve izmjereno jedno asovne srednje vrijednosti azot dioksida (predstavljene samo grafi ki zbog obimnosti podataka) su tokom avgusta mjeseca bile ispod propisane grani ne vrijednosti.

3.OZON

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti ozona su pore ene sa:

- propisanom ciljnom vrijednoš u ($120\mu\text{g}/\text{m}^3$).
Tri maksimalne osmo asovne srednje dnevne vrijednosti ozona, tokom jedanaest dana mjerena u avgustu mjesecu, su bile iznad propisane ciljne vrijednosti.

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

**2.7.MJERNA STANICA-GRADINA
PODACI O STANICI-GRADINA**

1.Opšti podaci						
1.1.	Ime stanice	Gradina				
1.2.	Ime grada	Pljevlja				
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj i oznaka	MNE_VZ_04				
1.4.	Kod stanice	MNE_01_02				
1.5.	Naziv stru ne institucije koja odgovara za stanicu	D.O.O Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica				
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore				
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjena uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. pra enje trenda				
1.8.	Geografske koordinate	G.dužina (m)	G.širina (m)	Nmv (m)		
		6604352.00	4792911.00	1094		
1.9.	NUTS					
1.10.	Zaga uju e materije koje se mjere	SO ₂ , NO, NO ₂ , Nox, O ₃				
1.11.	Meteorološki podaci	Temperatura. relativna vlažnost. pritisak. smjer i brzina vjetra				
1.12	Druge informacije					
2.Klasifikacija stanice						
2.1	Tip podru ja	Ruralno				
2.2.	Tip stanice u odnosu na izvor emisije	SB				
2.3.	Dodatne informacije o stanici					
3.Mjerna oprema						
3.1.	Naziv					
3.2.	Analiti ka metoda ili mjerna metoda					
SO ₂		Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija			
NO, NO ₂ , NOx		Automatski analizator	Analiza-hemiluminiscencija			
O ₃		Automatski analizator	Analiza-UV fluorescencija			
4.Opis uzorkovanja						
4.1.	Lokacija mjernog mesta					
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	3m				
4.3.	U estalost integrisanja podataka	1 sat . 24 sata				
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	Kontinuirano				

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.7.1 TABELARNI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI-GRADINA

Tabela 45.Maksimalne 8h srednje dnevne vrijednosti ozona

Datum	Ozon ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.08	96.87
2.08	127.16
3.08	118.39
4.08	109.83
5.08	112.14
6.08	120.62
7.08	139.09
8.08	141.31
9.08	134.39
10.08	136.69
11.08	134.20
12.08	130.56
13.08	157.06
14.08	160.14
15.08	139.27
16.08	130.42
17.08	111.02
18.08	96.50
19.08	109.64
20.08	101.58
21.08	90.62
22.08	83.01
23.08	91.38
24.08	112.44
25.08	110.90
26.08	102.48
27.08	105.08
28.08	117.61
29.08	134.25
30.08	141.27
31.08	
Ciljna vrijednost	120

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 46.Srednje dnevne vrijednosti sumpor dioksida

Datum	Sumpor dioksid ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
12.08	20.21
13.08	23.23
14.08	26.24
15.08	27.56
16.08	27.70
17.08	8.80
18.08	9.04
19.08	8.64
20.08	18.83
21.08	14.98
22.08	11.43
23.08	21.56
24.08	12.48
25.08	16.56
26.08	13.50
27.08	13.78
28.08	16.98
29.08	22.27
30.08	11.49
31.08	
GV(SDV)	125

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

Tabela 47.Statisti ka obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	469
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	63.04
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.42
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	211.55
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.96
Mediana jedno asovnih vremena usrednjavanja	10.15
Broj 24 asovnih mjerena	19
Procenat validnih 24 asovnih vremena usrednjavanja	61.29
Min. vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	8.64
Max. vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.70
Srednja vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.12
Median vrijednost 24 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.56
Broj prekora enja asovne GV	0
Broj prekora enja 24 asovne GV	0
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Jedno asovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

48.Statisti ka obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jedno asovnih mjerena	46
Procenat validnih jedno asovnih vremena usrednjavanja	62.9
Minimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.28
Maksimalna jedno asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	7.47
Srednja vrijednost jedno asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.89
Median jedno asovnih vremena usrednjavanja	1.50
Broj prekora enja jedno asovne GV	0
Grani ne vrijednosti	
Period usrednjavanja	Grani na vrijednost
Jedno asovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, ne smije biti prekora ena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema
	nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.


Tabela 49.Statisti ka obrada rezultata mjerjenja ozona

Broj 8 asovnih mjerjenja	30
Procenat validnih 8 asovnih mjerjenja	96.77
Minimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	83.01
Maksimalna 8 asovna vrijednost ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	160.14
Srednja vrijednost 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	119.86
Madian 8 asovnih vremena usrednjavanja ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	118.0
Broj prekora enja 8 asovne	14
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna osmo asovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	nema

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.


2.7.2 GRAFIKI PRIKAZ REZULTATA MJERENJA NA MJERNOJ STANICI GRADINA

AVGUST (rezultati mjerena za period 11-31.08.2015. godine)



Slika 10.Srednje asovne vrijednosti sumpor dioksida uporedno sa GV

AVGUST (rezultati mjerena za period 11-31.08.2015 godine)



Slika 11.Srednje asovne vrijednosti azot dioksida uporedno sa GV

Izvještaj o pra enju kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore u avgustu 2015.god.

2.7.3.KOMENTAR REZULTATA MJERENJA NA LOKACIJI GRADINA

1.SUMPOR DIOKSID

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida su upore eni sa propisanim grani nim vrijednostima za :

- jedno asovnu srednju vrijednosti($350\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- srednju dnevnu vrijednost ($125\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sve srednje satne i 24h koncentracije sumpor dioksida, tokom mjeseca avgusta, su bile ispod propisanih grani nih vrijednosti.

2.AZOT DIOKSID

Rezultati mjerena azot dioksida (kao satne srednje vrijednosti) su upore eni sa propisanom grani nom vrijednoš u za satne srednje vrijednosti.

Sve izmjerene satne srednje vrijednosti azot dioksida su tokom mjeseca avgusta bile ispod propisane grani ne vrijednosti ($200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

3.OZON

Maksimalne dnevne osmo asovne srednje vrijednosti ozona pore ene su sa:

- propisanom cilnjom vrijednoš u ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
etrnaest maksimalnih osmosatnih srednjih dnevnih vrijednosti ozona u avgustu mjesecu je bilo iznad propisane ciljne vrijednosti.

Šef odsjeka za neorgansku analitiku

Mr.sci.Dejan Jan i . dipl.hem

Izvještaj izradio:

Šef odsjeka za analitiku vazduha
Radomir Žujovi . dipl.hem

Šef odsjeka za organsku analitiku

Mr.sci.Vladimir Živkovi .dipl.inž.tehn.

Lica odgovorna za izvo enje mjerena

Siniša Popovi . dipl.far

Maja Brankovi

Ivan urovi

Petar Gali i